

PHILIPS

Fidelio

Bežični Subwoofer FW1



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važne sigurnosne upute	3
Sigurnost	3
Održavajte svoj proizvod	4
Vodite računa o okolišu	4
Deklaracija o usaglašenosti	5
Pomoći i podrška	5
FCC informacije	6
2 Vaš Subwoofer	7
Šta je u kutiji	7
Subwoofer	8
3 Povežite	9
Priključite na napajanje	10
Ručno uparivanje sa FB1	
soundbar zvučnikom/početno	
podešavanje na RF link	10
Povežite se na Wi-Fi (bežični rad)	11
Povežite subwoofer s aplikacijom	
Philips Sound	13
Automatsko uparivanje	
(ponovno povezivanje)	14
Povežite subwoofer na TV s	
omogućenim Philips Play-fi	15
Žična veza (Ulaz subwoofera)	16
Nadogradite firmver	16
Vraćanje na tvorničke postavke	17
4 Specifikacije proizvoda	17
5 Rješavanje problema	18

1 Važne sigurnosne upute

Prije upotrebe proizvoda, pročitajte sve upute sa razumjevanjem. Garancija ne pokriva oštećenja koja nastaju zbog nepridržavanja uputa.

Sigurnost

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Ovo je uređaj KLASE II sa dvostrukom izolacijom, i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmjenične struje



Slijedite uputstva u priručniku za korisnike!



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Uzvičnik je namijenjen da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za upotrebu.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene konekcije, provjerite da li su svi uređaji isključeni iz utičnica.
- Proizvod i dodatnu opremu nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljamte posude sa tečnošću, kao što su vase, u blizini proizvoda. Ako se tečnost prolije na proizvod ili prodre u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Obratite se Službi za korisnike da pregledate proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljamte proizvod i dodatnu opremu blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topote, uključujući i na direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne postavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač za napajanje ili spojnjica za uređaj koriste kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati spreman za upotrebu.
- Prije nego što nastupi grmljavina, isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek ga povlačite držeći utikač, a nikada kabl.
- Proizvod koristite u tropskim i/ili umjerenim klimama.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikacione podatke i naznačenu snagu napajanja, pogledajte tipsku oznaku na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da strujni napon odgovara vrijednostima otisnutim na poledini ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti bezbjedno pričvršćen za zid u skladu s uputstvima za instalaciju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilna montaža na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte Službu za korisnike u svojoj državi.
- Nikada ne postavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije povezivanja na utičnicu.
- Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju ventilacione otvore na proizvodu.



Napomena

- Naljepnica s oznakom zalipljena je na donjoj ili stražnjoj strani opreme.

Vodite računa o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpnu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

BS Za 5G Wi-Fi uređaj

Uredaj za rad u pojusu 5150–5350 MHz služi samo za upotrebu u unutrašnjem prostoru kako bi se smanjila potencijalna štetna interferencija za ko-kanalne mobilne satelitske sisteme.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Deklaracija o usaglašenosti

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima za radio smetnje Evropske zajednice. Ovim, dokumentom, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod uskladen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o uskladenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posetite www.philips.com/support, gdje možete:

- preuzeti Priručnik za korisnike i brzi vodič
- pogledati video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronaći odgovore na često postavljana pitanja (Česta pitanja)
- pošaljite nam pitanje putem e-pošte
- razgovarajte s našim predstavnikom za podršku.

Pratite uputstva na stranici da biste izabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Također, možete se obratiti i Službi za korisnike u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poleđini ili donjoj strani proizvoda.

Zaštitne oznake:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC informacije

NAPOMENA: Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je uskladena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i; ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjeru:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

FCC&IC upozorenje:

- Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Promjene ili modifikacije ovog uređaja, koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e) / prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvenčnom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

- 1 Ovaj uredaj možda neće uzrokovati smetnje.
- 2 Ovaj uredaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Vaš Subwoofer


Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj subwoofer na www.philips.com/support.



Vodič za brzi početak x1

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte stavke u paketu:



Subwoofer x1



Napojni kabl * x1

- Količina kabla za napajanje i tip utikača se razlikuju u zavisnosti od regionala.

za Kinu FW1/93	za Taiwan FW1/96	za SAD/ Kanadu FW1/37	za Evropu/ Veliku Britaniju FW1/10	za Aziju FW1/98
-------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------



Garantni list x1




Sigurnosni list x1

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom priručniku za korisnike služe samo kao referenca, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Subwoofer

Ovaj odjeljak uključuje pregled bežičnog subwoofera.



① (Wi-Fi podešavanje) tipka / indikator

- Pokrenite Wi-Fi podešavanje za Play-fi.
- Pritisnite i držite tipku 8 sekundi da aktivirate AP način rada.
- Pritisnite i držite tipku 4 sekunde da aktivirate WPS način rada.

Aktivnost	Stanje LED lampica	Status
	Stalno uključeno	Uspješno povezano/ upareno
Pritisnite i držite 8 sekundi	Treperi	Wi-Fi pristupna tačka (AP) način rada
Pritisnite i držite 4 sekundi	Dvostruko treperi	Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS) način rada

② Indikator Power/RF link (Napajanje/Veze za RF)

③ Source (Izvor) (način rada prebacivanje Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/Veze za RF/Sub in))

- Kada se FW1 koristi kao žični subwoofer, prebacivanje izvora mora biti u položaju Sub in.
 - Sva mrežna audio funkcionalnost će prestati s radom.
 - Wi-Fi je isključen ali Wi-Fi akreditivi će biti zadržani ako su prethodno podešeno.
 - Play-fi modul može biti isključen.
- Da biste nadogradili firmver za Play-fi modul i MCU preko USB servisnog porta, prebacivanje izvora MCU mora biti u položaju **Sub in**. Prebacivanje izvora Play-fi modula mora biti u položaju **Play-fi**.

④ USB servisna utičnica

USB utičnica služi samo za servis.

⑤ Tipka za Reset (Resetovanje) (rupica za iglicu)

Vraća uređaj na zadane postavke.

⑥ Phase 0° - 180° (Faza 0° - 180°) (prekidač)

⑦ Sub in (Ulaz subwoofera) (utičnica)

Koristite subwoofer kabl da povežete subwoofer na drugu opremu (nije isporučena).

⑧ Crossover 25Hz-150Hz (Skretnica 25 Hz - 150 Hz) (dugme)

⑨ Gain +/- (Napredovanje +/-) (dugme)

Funkcije	Postavke	Zadano
Napredovanje	-6 dB do +6 dB	0 dB
Skretnica	25 do 150 Hz	-
Faza	0 ili 180 stepeni	0 stepeni

- Kada je FW1 kao **Sub in** subwoofer, gore navedene kontrole i funkcije su primenljive (Kada je FW1 kao Play-fi subwoofer ili u RF link režimu, gore navedene kontrole i funkcije nisu primenljive).
- (10) AC in ~ (Izmjenična struja u ~) utičnica**
Priklučite na napajanje.


3 Povežite

Ovaj odjeljak vam pomaže da povežete svoj subwoofer zvučnik na TV i druge uređaje i da ga potom podešite.




Napomena

- Za identifikacione podatke i naznačenu snagu napajanja, pogledajte tipsku oznaku na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene konekcije, provjerite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.



Veza	Idite na stranicu
A Ručno uparivanje sa FB1 soundbar zvučnikom/ početno podešavanje na RF link	10
B Povežite se na Wi-Fi (bežični rad)	11
C Povežite subwoofer na TV s omogućenim Philips Play-fi	14
D Žična veza (Uzal subwoofera)	16




B | C

D


Ručno uparivanje sa FB1 soundbar zvučnikom/ početno podešavanje na RF link

FW1 Play-Fi bežični subwoofer može se upariti s FB1 (nije isporučeno) soundbar zvučnikom.

- Prebacivanje izvora mora biti u položaju **Play-fi/RF Link**.



- Power/RF link** indikator će treperiti brzo (zelena boja) na Subwooferu.



- Pritisnite dugme da biste uključili FB1 soundbar zvučnik (Kupujte odvojeno).




Priklučite na napajanje



UPOZORENJE!


- Rizik od oštećenja proizvoda! Budite sigurni da jačina napona napajanja odgovara jačini napona koja je odštampana na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada izvlačite kabl za napajanje iz utičnice, uvijek povlačite za utikač. Nikada ne povlačite kabl.
- Prije nego povežete kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, provjerite jeste li dovršili sva ostala povezivanja.

Povežite mrežni kabl na **AC in~** utičnicu subwoofera, a zatim na mrežnu utičnicu.




- Količina kabla za napajanje i tip utikača se razlikuju u zavisnosti od regiona.


- 4 Na FB1 daljinski upravljač soundbar zvučnika, unesite izbornik postavki:
↳ Pritisnite > odaberite "SUB PAIR" > zatim pritisnite (Enter) da potvrdite način uparivanja subwoofera.



- 5 Sačekajte dok indikator **Power/RF link** ne zasvijetli postojanom bojom (zelena) na subwooferu.



- 6 Soundbar zvučnik i subwoofer će otkriti jedan drugoga i upariti se.



Povežite se na Wi-Fi (bežični rad)

(Za iOS i Android verziju)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd) na istu Wi-Fi mrežu, potom možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi da bi kontrolisao subwoofer za slušanje audio datoteka.


- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi na telefonu ili tabletu.




- Pobrinite se da je ruter uključen i da radi ispravno.
- 2 Povežite svoj telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati subwoofer.




- Kada se FW1 koristi kao Play-fi subwoofer, prebacivanje izvora mora biti u položaju **Play-fi/RF Link**.





- 3** Pritisnite i držite tipku ⓘ (Wi-Fi), smještenu na stražnjoj strani kabineta, 8 sekundi da pokrenete Wi-Fi vezu.
↳ Dok zvučnik ne načini drugi ton i zatim otpustite tipku.



- 4** Sačekajte dok Wi-Fi svjetlosni indikator na stražnjoj strani kabineta ne pređe s brzog treperenja na sporo pulsiranje. Kada započne sporo pulsirati, to naznačava da zvučnik ulazi u Wi-Fi način podešavanja.



- 5** Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi. Slijedite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na Wi-Fi mrežu.



- 6** Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi svjetlosni indikator će prestati pulsirati i svijetlit će postojano. Kada podesite ovaj proizvod na Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na stoj mreži.
- 7** Nakon povezivanja, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete odabrati ili možete kreirati vlastiti naziv tako što ćete izabrati Custom Name (Prilagođeni Naziv) na kraju liste s nazivima. Inače, uređaj slijedi zadani naziv.
- 8** Nakon povezivanja, ovaj proizvod može obavljati ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada obavljate podešavanje prvi put. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik iz utičnice, isključite svoj uređaj ili ostavite mrežu za vrijeme nadogradnje.




Napomena

- Nakon povezivanja, proizvod može obavljati ažuriranje softvera. Nadogradnja je potrebna nakon početnog podešavanja. Bez nadogradnje, neće sve funkcije proizvoda biti dostupne.
- Kada prvo postavljanje nije uspješno, držite pritisnutu tipku Wi-Fi na subwooferu 8 sekundi dok se ne čuje drugi ton i dok se svjetlo za Wi-Fi ne promjeni u sporo pulsiranje. Resetujte Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i započnite ponovo podešavanje.
- Ako želite promijeniti s jedne na drugu mrežu, potrebno je da ponovo podesite vezu. Pritisnite i držite tipku ⓘ (Wi-Fi) na subwooferu 8 sekundi da resetujete Wi-Fi vezu.

Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS)

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unošenja lozinke.

- Pritisnite i držite tipku  (Wi-Fi) 4 sekunde.



→ Čut ćete ton i Wi-Fi svjetlo će početi da dvostruko treperi.



- Pritisnite tipku **WPS** na svom ruteru. Ta tipka je obično označena ovim WPS logotipom.



- Slijedite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi da pokrenete uparivanje.



Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite tipku  (Wi-Fi) kada želite izaći iz WPS načina rada ili će automatski izaći nakon 2 minute.

Povežite subwoofer s aplikacijom Philips Sound


- Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi svjetlosni indikator će prestati pulsirati i svijetlit će postojano.



- Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi.




- Odaberite Primary Speaker (Primarni Zvučnik) [FW1].




Automatsko uparivanje (ponovno povezivanje)

(Play-Fi > RF link)


- 1 Povežite subwoofer na napajanje i prebacivanje source u položaju Play-fi/RF Link.



- 2 Pritisnite tipku da uključite svoj FB1 soundbar zvučnik.



- 3 Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi), koja je smještena na stražnjoj strani kabineta, 15 sekundi.
↳ Indikator napajanja/RF link na subwooferu će brzo treperiti (zeleno).




- 4 Soundbar zvučnik i subwoofer će otkriti jedan drugoga i upariti se. Indikator napajanja/RF link na subwooferu će svijetliti postojano zeleno nakon što je RF veza uspješna.




(RF link > Play-Fi)


- 1 Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi), smještenu na stražnjoj strani kabineta, 8 sekundi da pokrenete Wi-Fi vezu.
↳ Dok zvučnik ne načini drugi ton i zatim otpustite tipku.



- 2 Sačekajte dok Wi-Fi svjetlosni indikator na stražnjoj strani kabineta ne pređe s brzog treperenja na sporo pulsiranje. Kada započne sporo pulsirati, to naznačava da zvučnik ulazi u Wi-Fi način podešavanja.



- 3 Idite u Postavke na svom telefonu i slijedite uputstva za povezivanje ovog proizvoda na svoju Wi-Fi mrežu.




Povežite subwoofer na TV s omogućenim Philips Play-fi

- 1 Uključite svoj DTS Play-fi TV koji je povezan na internet.
↳ TV zvuk je isključen.
- 2 Unesite izbornik Settings (Postavke) na TV-u.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Postavke > Zvuk > DTS Play-fi)





Podešavanje surround zvuka

Slijedite podešavanje na ekranu.




Podešavanje za TV audio

Također možete bežično prenositi zvuk TV-a na kućne zvučnike. Slijedite podešavanje na ekranu.



Žična veza (Ulaz subwoofera)

Kada je prebacivanje Source u položaju Sub-in, FW1 će se ponašati kao žični subwoofer. Reproducirat će signal subwoofera putem analognog ulaza.



- 1 Koristite kabl subwoofera za spajanje audio izlaznih utičnica drugog uređaja ili TV-a na **Sub in** utičnicu na jedinici.
- 2 Kada se FW1 koristi kao žični subwoofer, prebacivanje izvora mora biti u položaju **Sub in**.
- 3 Dostupne kontrole i funkcije (na stražnjoj strani subwoofera) su kao što slijedi:

Funkcija	Postavke	Zadano
Napredovanje	-6 dB do +6 dB	0 dB
Skretnica	25 do 150 Hz	-
Faza	0 ili 180 stepeni	0 stepeni

Napomena

- Kada je FW1 kao **Sub in** subwoofer, gore navedene kontrole i funkcije su primenljive (Kada je FW1 kao Play-fi subwoofer ili u RF link režimu, gore navedene kontrole i funkcije nisu primenljive).

Nadogradite firmver

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod na najnoviju verziju firmvera.

Ažurirajte firmver preko Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Postavke > Fino podešavanje / Ažuriraj firmver)


Firmver za MCU i DSP može se nadograditi na najnoviju verziju preko Philips Sound kojeg pokreće DTS Play-fi. Idite na izbornik za postavke i odaberite opciju PS Fine Tune / Update Firmware da je provjerite. Ako je izašlo izdanje za nadogradnju, možete pritisnuti nadogradenu ikonu za automatski nastavak.

Kada je ovaj proizvod povezan na Wi-Fi, može primati bežično ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite na najnoviju verziju firmvera da poboljšate performanse ovog proizvoda.

Vraćanje na tvorničke postavke

Vraća uređaj na zadane postavke.

- 1 Povežite subwoofer na napajanje, koristite iglicu da gurnete tipku **Reset** na stražnjoj strani subwoofera tokom 5 sekundi.



- Čut ćete ton i zatim će se subwoofer automatski ponovo pokrenuti.
- Subwoofer je vraćen na tvornički zadane postavke.

4 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez prethodne najave.

Bežično

5.8G bežični opseg frekvencije / Snaga predajnika (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10 dBm
--	-----------------------------

Podržana mreža

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bežični pojaz frekvencije (Wi-Fi) / Snaga prenesene radio frekvencije (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

Napajanje	100-240 V~ 50/60 Hz
RMS izlazna snaga	210 W
MAX izlazna snaga	420 W (1% THD)
Potrošnja energije	50 W
Potrošnja u stanju pripravnosti	< 0,5 W
USB	5 V == 500 mA
Frekvenčijski odziv	25 Hz - 150 Hz
Otpor	3 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	240 x 472 x 400 mm
Težina	13,4 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

5 Rješavanje problema



UPOZORENJE!

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanljajte kućište proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod.

Ako imate problema prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Nema napajanja

- Uvjерite se da je AC kabl ispravno spojen.
- Uvjerite se da u AC utičnici ima struje.

Zvuk

- Kada se reprodukcija zaustavi i nema zvuka u Wi-Fi načinu rada, provjerite je li vaša kućna mreža normalna.

Iskrivljen zvuk ili echo.

- Ako reprodukujete zvuk s TV-a putem ovog proizvoda, pobrinite se da je zvuk TV-a utišan.

Wi-Fi

Wi-Fi veza se ne može uspostaviti.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže jedinicama.
- Uvjerite se da je lozinka tačna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovo pokrenite modem i Wi-Fi ruter.

Play-fi

Nije moguće otkriti uređaje koji podržavaju play-fi s aplikacije.

- Uvjerite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Nije moguće reprodukovati play-fi muziku.

- Odredene mrežne usluge ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davalac usluga prekine svoju uslugu.
- Kada prvo postavljanje nije uspješno, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kada je zvučnik podešen kao Stereo Pairs (Stereo Parovi) ili kao Surround Sound (Surround Zvuk), zvučnik treba biti isključen u aplikaciji prije odvojene upotrebe.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.
Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente.
Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke
Philips N.V. i koriste se pod licencom
Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited
ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža
garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

TAFW1RE_UM_BS_V2.3_20231123

